

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo									
DIHLOOHO/ MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	<p>Poeletso ya mosebetsi wa Kereiti ya 11</p> <p>Tekanyetso ka baithutimoho malebana le teko ya motheo</p> <p>Dipusano ka teko ya motheo</p> <p>Kamohelo ya baithuti sehlopheng</p> <p>Tshohlang makgetha a ditema tsa sengolwa/koranta kapa tsa diatikele tsa makasine</p>	<p>1. Puisano ya sehlopha ka makgetha a ditema</p> <p>2. Ho okola le ho tlodisa tema mahlo</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe/pale/terama</p> <p>3. Ruta kamoo kgutsufatso e ngolwang kateng</p> <p>4. Dibopeho tsa puo (dihonorifiki, mantswa a honyeditsweng, puo eo e seng ya semmuso)</p>	<p>1. Tshohla puo e sebediswang dikoranteng/ditemeng tsa dingolwa</p> <p>2. Ho okola le ho tlodisa tema mahlo: Ho ngola kgutsufatso</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe/pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Lengolo le yang koranteng</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u></p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Pebofatso</p>	<p>1. Mohlala wa bonketsisane bo bontshang bokgoni ba ho botsa dipotso</p> <p>2. Seratswanakutlwisiso boeletsa tlotlontswe e malebana le tema e balwang</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe/pale/terama</p> <p>3 Tema ya kgokahano e telele: Mosebetsi wa TES wa 3</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u></p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Ngola lenane la dipotso tse loketseng tse tla nehelana ka tlhahisoleseding</p>	<p>1. Ruta baithuti kamoo ba lokelang ho sebetsana le tema e mamelwang kateng [Sheba mohlala wa mosebetsi ya SBA]</p> <p>2. Seratswanakutlwisiso boeletsa tlotlontswe e malebana le tema e balwang</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano: raporoto ya tlhahisoleseding</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u></p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Poeletso: Puo mmui le puopehelo</p>	<p>1. Tema e mamelwang</p> <p>TES Mosebetsi wa 1</p> <p>2. Ho bala le ho boha</p> <p>Ho bala khathunu. Araba dipotso tsa yona.</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe/pale/terama</p> <p>3. Moqoqo: Moqoqo wa phetelo</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u></p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Nehelana ka dinoutsu tse kgutsufatsang makgathe, fana ka tlhakiso</p>	<p>1. Inthaviu ka Ngolophelo</p> <p>2. Ho bala ka botebo</p> <p>ngolophelo ya motho e ngotswe ke yena:</p> <p>nthakemo, mophethi le maikutlo</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe/pale/terama</p> <p>3. Ngola seratswana ka mophethwa ho tswa temeng ya sengolwa</p> <p>Ho ngola moqoqo TES Mosebetsi wa 2</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u></p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Nehelana ka dinoutsu tsa mahokedi, fana ka tlhakiso</p>	<p>1. Tshohla mookotaba le melaesa e amanang le ditema tse bohawang</p> <p>2. Matlafatso ya ditema tse bohawang</p> <p>Tlotlontswe e amanang le tema</p> <p>Ho bala ho tebileng ka ditema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekguts hwe/pale/terama</p> <p>3. Fetolela ditema tsa dingolwa ho tse bohawang (phousetara, mmapa wa monahano, ji)</p> <p>4. Mahokedi</p>	<p>1. Poeletso ya mosebetsi</p> <p>2. Ho balla hodimo ditema tsa dingolwa</p> <p>3. Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ngola imeili kapa leqephe la webosaete</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u></p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. <u>Poeletso:</u> Potso ya 5 ya Pampiri ya 1</p> <p>TES Mosebetsi wa 4</p> <p><u>Teko e laolang ya 1:</u> Tekokutlwisiso le kgutsufatso</p> <p>KAPA</p> <p>Tekokutlwisiso le dibopeho le melao ya puo</p>	
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG		Tsebo ya mefuta e fapaneng ya diphatlalatso: ho bapatsa, dimakasine, dikoranta	Bokgoni ba ho etsa inthaviu, dingolwa - mekgabiso ya puo le semelo	Tsebo ya bokgoni ba ho mamela, ho ngola diraporoto	Ho ithuta dikhathunu, tlotlontswe	Puo: mahokedi – tumellano pakeng tsa moetsi le leetsi.	Makgetha a phousetara	Tsebo ya tshebetso ya ho ngola, mookotaba dingolweng	Bokgoni ba ho ballahodimo, diimeili	

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9 LE 10
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO MATLAFATSA HO ITHUTA	Mehloidi (ntle le bukakgakollo) ho matlafatsa ho ithuta	Dikoranta, dimakasini, dipalekgutshwe https://qrgo.page.link/KU9d	Diketjhana tsa dikoranta tse nang le mangolo a yang koranteng, obitjhuari e tswang koranteng - ho ruta peboto Tokomane ya tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Seratswanakutlwi-siso se tswang pampiring ya ditlhahlobo tse fetileng Tokomane ya tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mohlala wa temakutlwisiso e mamelwang, mohlala wa raporoto ya tlhahisoleseding Tokomane ya tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Sheba mehlala ya mesebetsi ya TES Thothokiso Tokomane ya tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Vidiyo ya inthaviu e mabapi le ngolophelo	Ditema tse bohawang (ho ithuta ka dikhathunu le dipapato) https://qrgo.page.link/wVDY	Dikhathunu le dipapato tse tswang dipampiring tsa dilemo tsa ho feta https://qrgo.page.link/1aGI
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	Teko ya motheo	Tlhakiso ya ho ngola dikgutsufatso; ngola dikgutsufatso tse pedi	Ngola dikgutsufatso tse pedi tsa ho qetela tse tswang dipampiring tsa ho feta. Ngola lengolo le yang koranteng	Tlhakiso ya ho bala seratswanakutlwisiso	Tlhakiso ya ho mamela seratswanakutlwisiso	Ho ithuta dikhathunu, moqoqo wa phetelo	Dingolwa: manollo ya semelo sa mophetwa	Phousetara, mmapa wa monahano, dipampiring tsa dilemo tsa ho feta	Ditema tse bohawang: Sebedisa dipampiri tsa dilemo tsa ho feta
TES TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG/YA SEMMUSO				TES MOSEBETSI WA 3 HO NGOLA Tema ya kgokahano e telele (30)		TES MOSEBETSI WA 1 TSA MOLOMO Tema e mamelwang (10)	TES MOSEBETSI WA 2 HO NGOLA Moqoqo (50) Wa phethelo/thaloso/ o nkang lehlakore/wa kang (ngangisano)/o tebisang maikutlo (wa boinahanelo)		TES MOSEBETSI WA 4 TEKONG E LAOLWANG YA 1 (40) Tekokutlwisiso le kgutsufatso KAPA Tekokutlwisiso le dibopeho le melao ya puo

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo									POELETSO
DIHLOOHO/ MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	<p>1. Ho mamela inthaviu ya ho batla mosebetsi/tema ka inthaviu ya kopo ya mosebetsi mme a ngole dinoutso</p> <p>Hlwaya melemo e tobaneng le babotsuwa mme le arolelane mehopolo le sehlopha ka phapusing MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala tema e bopilweng ka mefuta e fapaneng ya ditema tsa mefutafuta ka botebo, bakeng sa ho etsa diphuphutso</p> <p>Hlahloba hore na dielemente tse ngotsweng le tse bohuhang di phehisa jwang moelelong</p> <p>Ho bala ka botebo papatso le puo e sebediswang papatsong</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele:</p> <p>Ngola puisano</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Ho mamela inthaviu ya ho batla mosebetsi/tema ka inthaviu ya kopo ya mosebetsi mme a ngole dinoutso Hlwaya melemo e tobaneng le babotsuwa mme le arolelane mehopolo le sehlopha ka phapusing MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Poeletso: Dibopeho tsa mangolo mmoho le dipolelwana tse amanang le ho bula le ho kwala</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi</p> <p>MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo</p> <p>Tema e bohuhang bakeng sa tlhahisoleseding e amanang le inthaviu e tswang makasineng, inthaneteng jj.</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Ngola lengolo la kopo le tokomane ya boitsebiso le diphihlelo, mohl. bakeng sa ho kopa mosebetsi, basari, kapa ho kopa sebaka yuniversitying e le karabelo ya papatso</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi</p> <p>2. Ho bala ka botebo</p> <p>papatso</p> <p>Puo e sebediswang dipapatsong</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>Momahanyo ya moralo, mookotaba, le tlhahiso ya baphethwa MOSEBETSI WA TES 7</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Ngola lengolo/ seratswana se susumetsang/ o kgothalletsa filimi eo o e boneng, KAPA tekolokakaretso ya filimi</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi</p> <p>MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo tlhakiso ya ho bala</p> <p>Temakutlwisiso</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tlhakiso: ho ngola kgutsufatso</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi</p> <p>MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng ho boeletsa sebopoho sa semmuso sa tema</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso / Dipalekgutshwe/pale /terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e kgutshwane:</p> <p>Ngola ditshupiso, ngola ditaello le imeili</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Puo e etseditsweng diphuputso semmuso ka ntlha e itseng ya bophatlalatsi bo bohuhang, mohl. mefuta ya difilimi, mekgwa ya tlhahiso, nalane</p> <p>Bonketsisane ba puo ya semmuso: Ho hlahisa sebui le ho etsa puo ya teboho</p> <p>MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo</p> <p>Dayaloko/terama</p> <p>e nang le metswako ya dipuo (mohl: puo ya sehlotshwana, slenge (puo e seng ya semmuso), mantswe a tswang dipuung tse ding, mohl. Eish! ka tla ka wela hara donga!)</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ho ngola ka tsela ya ngangisano/ kgang:</p> <p>Etsa lenane la dintlha tse tshehetsang le tse kgahlanonng le tabakgolo</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u></p> <p>Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Puo e etseditsweng diphuputso semmuso ka ntlha e itseng ya bophatlalatsi bo bohuhang, mohl. mefuta ya difilimi, mekgwa ya tlhahiso, nalane</p> <p>Bonketsisane ba puo ya semmuso: ho hlahisa sebui le ho etsa puo ya teboho</p> <p>MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo.</p> <p>diyalo/terama</p> <p>Tsepamisa maikutlo hodima dayaloko, mekgwa ya kalaneng, (ha sengolwa se kgethilweng e le tshwantshiso, tsepamisa hodima ditaello tsa kalaneng, ntho tse etswang ka thoko, moaparo, phepafatso ya sefahleho (meikapo) jj. tse tobaneng le sengolwa)</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso/ Dipalekgutshwe/pale/ terama</p> <p>3. Ngola moqoqo wa kgang/ngangisano</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. Puo e etseditsweng diphuputso semmuso ka ntlha e itseng ya bophatlalatsi bo bohuhang, mohl. mefuta ya difilimi, mekgwa ya tlhahiso, nalane</p> <p>Bonketsisane ba puo ya semmuso: ho hlahisa sebui le ho etsa puo ya teboho</p> <p>2. Hlahisa tema e bohuhang sehlopheng - mmapa, tjhate, dinepe, moralo, manane, daekeramo, jj. Fetolela tlhahisoleseding temeng ya sebopoho se seng, j.k.mmapa wa mnahano, lenane le tlatswang, jj.</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa:</p> <p>Puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj.</p> <p>Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng ho boeletsa sebopoho sa semmuso sa tema</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u></p> <p>Thothokiso / Dipalekgutshwe/pale/ terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e kgutshwane:</p> <p>Ngola ditshupiso tse lebisang sebakeng se itseng se tsebahalang motseng kapa sebakeng se tsebahalang ka nalane e itseng.</p> <p>Fana ka dintlha tse hlahosang sebaka seo ho ka tema e bohuhang kapa ka puisano e thusang moeti ho ya fihla sebakeng seo.</p> <p>(o ka sebedisa puo e sebediswang ka mehla)</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola:</p> <p>Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>1. QETELLA mosebetsi ofe le ofe o salletseng morao wa dipopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>2. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dingolwa (P2)</p> <p>3. TLHAKISO ya bokgoni ba ho ngola (P3): Tlhaloso ya dihlooho, selelekela se hohelang, kgodiso ya sehlooho le phethelo e ntle Sebopoho sa ditema, sebopoho sa ditema tsa kgokahano</p>

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO/MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	4. Temoho e hlokolosi ya puoa [Sheba tokomane ya CAPS leq. 45]	4. Boetsi le boetsuwa Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa moithuti Tlotlontswe e amanang le tema e balwang	4. Poeletso: Makgathe a leetsi Tshebediso ya ona	4. Poeletso: Ho ngola ka tsela e susumetsang Dikgethi le mahlalosi Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti	4. Ho ithuta dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse tsamaellanang dipapatso le dikhathunu	4. Sebedisa dipampiri tsa dithahlobo tsa dilemo tsa ho feta ho boeletsa thutapuo: Pampiri ya 1 Potso ya 5	4. Boeletsa mantswa a hokahanyang le makopanyi Ho akaretsa le ho sheba dintho tse nkang lehlakoreng le leng/tse nang le leeme	4 Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa moithuti	4. Boeletsa mahokedi le makgethi Tlotlontswe e amanang le ditema tse balwang j.k. mantswa a supang dibaka, bolelele/bohole, tekanyo, jj.	4. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (P1)
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Tsebo ya dipapatso le dikhathunu Tsebo ya sebopelo le makgetha a tema ya puisano	Sebopelo sa ho ngola lengolo	Ditlhokeho tsa ho araba lengolo la kopo ya mosebetsi le tokomane ya boitsebiso le diphihlelo	Tsebo ya dipapatso Tsebo ya sebopelo le makgetha a tema ya tekolokakaretso/tsa boikgopotso	Tsebo ya dipapatslo le dikhathunu	Tsebo ya sebopelo le makgetha a tema ya ditshupiso, ditaelo le diimeili	Tsebo ya sebopelo le makgetha a seratswana sa ngangisano/kgang		Tsebo ya sebopelo le makgetha a tema ya ditshupiso, ditaelo le diimeili	Momahanyo/poeletso ya mosebetsi wa Kotara ya 2
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO MATLAFATSA HO ITHUTA	Dipapatslo le dikhathunu Dipalekgutshwe Tokomane ya Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano https://qrqo.page.link/KU9d	Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta	Mohlala wa lengolo la kopo ya mosebetsi le tokomane ya boitsebiso le diphihlelo Tokomane ya Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta Tokomane ya Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano MCMA Video 2 Act 2 https://qrqo.page.link/14HJ	Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta	Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta (Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo; ho hlaola diphoso/makgathe) Tokomane ya Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa Kgokahano https://qrqo.page.link/3Y Pc	Mohlala wa seratswana/tema ya ngangisano/kgang Tokomane ya Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Bukana ya Malebaleba a tlhahlobo Dikeletso malebana le ho atleha Dipampiri tsa dithahlono tsa dilemo tsa ho feta.	Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta Tokomane ya Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	Dayaloko le tlhakiso ya dipapatso le dikhathunu – dipampiri tsa tlhahlobo tsa dilemo tsa ho feta	Dipotso tsa tlhahlobo tsa dingolwa malebana le tema Ditlhakiso tsa thutapuo – boetsi le boetsuwa	Lengolo la kopo le tokomane ya boitsebiso le diphihlelo Tlhakiso ya thutapuo, dipotso malebana le tema ya tlhahisoleseding	Lengolo le susumetsang Tlhakiso ya thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta	Tlhakiso ya tlhahlobo: Khathunu le papatso Boitlhakiso ba seratswanakutlwisiso se mamelwang	Mosebetsi wa pampiri e felleltseng ya tlhahlobo ya ho feta.	Seratswana/tema ya ngangisano/kgang	Tema ya dipotso tsa sengolwa, tlhakiso ya thutapuo Tshebetso ya ho ngola	Ditshupiso tlhahlobo ya dingolwa Dipotso tse thehilweng temeng	Tlhahlobo ya dingolwa Dipotso tse thehilweng temeng
TES TEKANYETSO E HLOPHISWANG/YA SEMMUSO	Qala ka MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 MOSEBETSI WA TES WA 5 TSA MOLOMO Puo e hlophisitsweng (20) MOSEBETSI WA TES WA 6 TSA MOLOMO <u>E LE NNGWE</u> ya tse latelang: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/puo e sa hlophiswang/ho bua ho sa hlophiswang sehlopheng (20)	MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele	MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele	MOSEBETSI WA TES WA 7 DINGOLWA Asaenemente (35)	MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele	MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele	MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele	MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele		

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo						POELETSO	TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG		
DIHLOOHO/ MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	<p>2. Ho balla kgutsufatso Tema e tshehetsang mahlakore a mabedi, mme e a tsheheditse ka ho lekana Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso/dipalekgutshw e/pale/ terama</p> <p>3. Ho ngola: Ngola tema ya kgokahano e kgutshwane, mohl. ho ngola bukatsatsing, sephephetjhana, diphousetara, ditshupiso, papatso, ditaalo <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Poeletso Dibopeho le melao ya puo P1 Potso ya 5</p>	<p>2. Ho bala ka botebo bakeng sa temoho ya tshebediso e hlokolosi ya puo, mohl. puo ya boradipolotiki, ho tlaleho ka tsela e nang le tshekamelo Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso/dipalekgutshw e/pale/ terama</p> <p>3. Ho ngola ka tsela ya ngangisano/kgang: etsa lenane la dintlha tse tshehetsang le tse kgahlanong le tabakgolo Etsa lenane la dintlha tsa ngangisano tse temeng balwang Ngola lengolo la semmuso o tshehetsa/hlalosa/kopa tshwarelo ka boitshwaro ba hao <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Sebedisa maemedi le mabitso a kang <i>baipelaetsi, tseka, hlohlelletsa, marabele, baferekanyi</i>, ho "beha maemong"</p>	<p>2. Tlhakiso ya seratswanakutlwisi so – Pampiri ya tlhahlobo ya selemo se fetileng Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso/dipalekgutshw e/pale/ terama</p> <p>3. Ngola moqoqo. <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Dintlha tsa setaele sa semmuso: Tlotlontswe, dipolelo tse telele, mantswe a sa honyetswang Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola Tlotlontswe maemong a tshebediso</p>	<p>2. Ho bala ka botebo bakeng sa temoho ya tshebediso e hlokolosi ya puo mangolong a yang dikoranteng (sepheo le baamohedi ba ditaba; ntlha kapa mohopolo) sebedisa tema ya sengolwa Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ngola lengolo le yang koranteng, o araba malebana le tema e balwang O ele hloko maikutlo le lehlakore la hao</p> <p>4. Temoho e hlokolosi ya dipuo: Moelelo o totobetseng le o patehileng Dikakanyo</p>	<p>2. Dipuisano tse malebana le dingolwa Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso/dipalekgutshw e/pale/terama</p> <p>3. Ngola moqoqo: Mofuta o mong le o mong ho e 5. Tsepamisa maikutlo ho sebopeho le puo <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Dintlha tsa setaele: Dipolelo tse telele Thutapuo e reretsweng ho ribolla ditshita tse mosebetsing wa baithuti wa ho ngola Tlotlontswe e malebana le tema e balwang</p>	<p>2. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: Puo ya bonono, sebopeho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso/dipalekgutshwe/pale/terama</p> <p>3. Tema e kgutshwane ya kgokahano: Rala phoustara / bokantle ba mokotlana wa CD. Tsepamisa maikutlo hodima sebopeho le puo <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola: Moralo, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Dintlha tsa setaele tse malebana le mosebetsi o ngolwang Tlotlontswe e malebana le tema e balwang</p>	<p>2. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dingolwa (P2)</p> <p>3. TLHAKISO ya bokgoni ba ho ngola (P3): Tlhaloso ya dihlooho, selelekela se hohelang, kgodiso ya sehlooho le phethelo e ntle. Sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (P1)</p>	<p>TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG: (250) Pampiri ya 1: Puo maemong tshebediso (80) – dihora tse 2 Pampiri ya 2: Dingolwa (70) – dihora tse 2½ Pampiri ya 3: Ho ngola (100) – dihora tse 2½ * * Pampiri ya 3 e ka ngolwa pejana ka Phato</p>		

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10 LE 11
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Tsebo ya sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Sebopeho sa lengolo la semmuso	Tsebo ya dintlha tsa setaele malebana le ho ngola	Tsebo ya dintlha tsa temoho e hlokolosi ya puo		Tsebo ya sebopeho le makgetha a ditema tse kgutshwane tsa kgokahano		TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG		
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO MATLAFATSA HO ITHUTA	Dibuka tsa laeborari, disebediswa tse balwang, dipampiri tsa ditlahlobo tse fetileng	Tema ya puo ya dipolotiki	Dipampiri tsa ditlahlobo tsa dilemo tse fetileng	Mehlala ya mangolo a yang dikoranteng			Bukana ya Malebaleba a tlhahlobo Dikeletso malebana le ho atleha Dipampiri tsa ditlahlono tsa dilemo tsa ho feta			
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	Dipotso tse malebana la tema ya dingolwa Tlhakiso ya puo	Ngola lengolo la semmuso la kopo ya tshwarelo	Tlhakiso ya seratswanakutlwisiso Ho fana ka ditaello tse ngotsweng Tlhakiso ya thupapuo	Potso ya seratswanakutlwisiso se malebana le mangolo a yang dikoranteng Tlhakiso ya thupapuo	Poeletso ya mosebetsi: Dipotso le dikarabo tse malebana le ditema tsa dingolwa	Poeletso ya mosebetsi: Dipotso le dikarabo tse malebana le ditema tsa dingolwa	Dipotso tsa poeletso ya mosebetsi tse tswang ho P1 le P2			
TES TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG/YA SEMMUSO								MOSEBETSI WA TES WA 8 TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG (250)		

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
DIHLOOHO TSA SLKT	1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Diboheho le melao ya tshebediso ya puo									
DIHLOOHO/ MEHOPOLO, BOKGONI LE MAKGABANE	2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)	2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)	2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)	2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)	TLHAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG: (matshwao a 250)					
3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano (P3)	3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano (P3)	3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano (P3)	3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano (P3)							
4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)	4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)	4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)	4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)							
MEHLODI NTLA LE BUKA (KGAKOLLO) HO MATLAFATSA HO ITHUTA	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng					
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: (HO LOKISA)	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng						